





## Grad de perilh 3 - Mercat



**Tendència: perilh de lauegi constant** →

enDijaus 17 02 2022

Eth problèma de nhèu recenta requerís atencion. Eth problèma de nhèu ventada ac cau evitar.

Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt, en totes es orientacions s'an format plaques de vent de bon desencadenar. Es endrets perilhosi se tròben sustot en terren arribent per dessus deth limit deth bòsc e tanben en canaus, conques e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es lauegi son aumens de mida mejana.

De manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden tanben implicar era nhèu vielha. Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes enes zònes de transicion de celh prim a grossut, açò s'aplique sustot per ua subrecarga fòrta.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


En ua zòna grana an queigut de 20 a 40 cm de nhèu, locaument enquia 50 cm. Es plaques de vent mès recentes non s'an estacat ben damb era nhèu vielha sustot en pales ombrères. Era nhèu recenta e es plaques de vent repòsen ath dessus d'ua superfícia pro favorabla en pales soleienques en còtes mejanes. Era part centrau deth mantèth s'a facetat e ei febla. Sustot enes pales ombrères. Peth moment i a pòca nhèu. Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

## Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.



## Grad de perilh 3 - Mercat



**Tendència: Diminucion deth perilh de lauegi**

enDijaus 17 02 2022



### Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.

A compdar d'ager eth vent a estat locaument de moderat a fòrt. En ua zòna grana an queigut de 20 a 40 cm de nhèu per dessus des 1000 m aproximativament. Enes pales damb plaques de vent e enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent era probabilitat de desencadenament ei superiora. Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt, sustot enes sectors mès afectadi pes precipitacions son probables quaqu'uns lauegi de placa de mida petita e mejana.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent



Era nhèu recenta arrepòse ath dessus d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha en pales ombrères arribentes en còtes nautes. Era nhèu vielha consistís en cristaus facetadi.

### Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.



## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendència: perilh de lauegi constant** →

enDijaus 17 02 2022

### Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion.

Damb eth vent de moderat a fòrt , eth dimèrcles , en totes es orientacions se formaràn plaques de vent de bon desencadenar. Es endrets perilhosi se tròben sustot en terren arribent per dessus deth limit deth bòsc e tanben en canaus, conques e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Enes sectors mès afectadi pes precipitacions es lòcs perilhosi son mès nombrosi e grani. Es lauegi son aumens de mida mejana. De manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden tanben implicar era nhèu vielha. Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes enes zònes de transicion de celh prim a grossut, açò s'aplique sustot per ua subrecarga fòrta.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana dimars an queigut de 10 a 20 cm de nhèu, locaument encara mès. Es plaques de vent mès recentes non s'estacaràn ben damb era nhèu vielha sustot en pales ombrères e generaument en altitud. Era nhèu recenta e es plaques de vent repòsen ath dessus d'ua superfícia pro favorabla en pales soleienques en còtes mejanes.

Era part centrau deth mantèth s'a facetat e ei febla. Sustot enes pales ombrères. Peth moment i a pòca nhèu.

### Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion. Damb era pujada dera temperatura e era radiacion solara diürna, sustot enes pales soleienques extrèmament arribentes son probables lauegi de nhèu sense coesion de mida petita a mejana.